

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 1 of 6

Nomoro ya mokudi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Letsatsi la ketelo ya mokudi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kgwedi	<input type="text"/> <input type="text"/>	mohla	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	selemo
Nomoro ya porotocolo	P	1	0	4	1			Khoutou ya sebaka sa tshebetso		
Foromo ya beke	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	*Nomoro ya tatelano	<input type="text"/>	**Nomoro ya mohato	<input type="text"/> <input type="text"/>	Khoutou ya motlanyi	<input type="text"/>			

*Kenya "1" haeba foromo ena ke ya pele ya letsatsi lena. Bontsha diforomo tse latelang tsa lona letsatsi leo ka 2, 3 jwalo jwalo.

**Kenya nomoro ya mohato wa boithuto oo mokudi a leng ho wona hona jwale. Kenya '1' haeba boithuto bo se na mehato e phetwaphetwang.

Sepheo sa potsiso (questionnaire) ena ke ho bokella dintilha tse tla thusa ho hlakisa bongata (proportion) ba moriana wa boithuto o laetsweng ke ngaka (prescribed) kamoo hantle ntle o noweng kateng nakong ya matsatsi a mararo a ho qetela e le hore ho hlahlajoje tshusumetso eo sethethefatsi se bileng le yona nakong eo ho lekolwang tswelopele e fihletseng boithutong bona. Ho tiisa tshepo dintlheng tse tla bokellwa ka sesebediswa sena, **mokgwa (process)** oo dintilha tsena di bokellwang ka wona o lekantswe (**standardized**).

Ka kopo bala mme o hlokomele ditaelo tse latelang.

Ke mang ya tsamaisang (administers)? Ke setho sefe kapa sefe sa porofeshene se hlokomelang tleleniking kapa seholpha sa dipatlisiso se nang le boiphehlelo ba ho tlatsa diforomo tse ding tsa boithuto ba ACTG.

Ke mang ya botswang? Ke monki -karolo boithutong haeba monki -karolo wa boithuto a nkile boikarabelo bakeng sa dithethefatsi tsa hae tseo a di sebedisang KAPA mohlokemedi wa boithuto wa mantla (mootho ya ikarabellang ka ho aba dithethefatsi tse laetsweng ke ngaka hae). Haeba motho ya arabang dipotsa ke mohlokemedi wa boithuto wa mantla mme a bile a le siyo ketelong e itseng nakong eo foromo ena ya boithuto e sekwasekwang ka yona, foromo e tla tshwauwa ka mokgwa o bontshang hoo (jk ka tlase) mme tshekatsheko e tlohelwe.

Potsiso e tsamaiswa jwang? Potsiso ena e na le selelekela se nang le dithakisetso tse hlakileng tse lokelwang ho balwa jwalo ka ha ho boletswe, seholloho kamora seholloho, ho fihlela tsheka tsheko e phethelwe. Ha ho a tlameha ho ba le dithitiso dife kapa dife tsa dithuto tse ka etsahalang ho monki -karolo wa boithuto; thuto efe kapa efe e hlakahalang kapa e tlatsentsang kapa dikeletso di etsahale kamora hoba potsiso di phethelwe.

Ho nepahala ha tlaleho e etswang ke motho ka boyena ho hotle haholo ha motho ya botsang dipotsa a sa ahole (non-judgemental) hape a tshehetsha (supportive). Foromo ena e na le dipolelo tsa selelekela ho aha boemo boo. Leha hole jwalo, erekaha tlahiso leseding ka diphoson tse etsahalang kgafetsa (erratic adherence) di ka tliswa pontsheng, kamano kapa phapanyetsano (interaction) e etsahalang kamora hoba potsiso e phethelwe e bohlokwa hahoilo. Katamelo kapa mokgwa (attitude) oo tleleniki e arabelang ka wona, mokgwa oo tlahiso leseding e lokiswang ka teng kamora moo, esita le sebopheho sa dikeletso tsa boitshwaro; tsena tsohle di tla tshwaetsa bokamoso bo tileng (future validity) ka ho **otloloha/qolleha**. Ho a tlama hore dihlapha tse sebetsang tleleniking di hlahlobisise boijha dikamano phodisong mme di tsitallele ho hokela deketsahalo tsena e le ho kgothaleta tshebediso e phethahetseng ya dithethefatsi ho banki karolo ba boithuto.

POTSO 1 – 3 DI LOKELWA HO TLATSWA KE MOOKI WA BOITHUTO:

1. Na potsiso ee e phethetswe ketelong ena? (1 – E), 2 – Tjhe)

Haeba ke E, fetela potsong ya 2.

Haeba ke Tjhe, ngola "A" mme o EMISE.

- a. Bontsha lebaka leo ka lona potsiso e sa kang ya phethwa:

- 11 – Monki karolo boithutong o hanne
- 12 – Mohlokemedi wa mantla o hanne
- 13 – Monki karolo boithutong o hlolahile ho ba teng diketelong tse ding
- 14 – Ho ne ho se nako e lekaneng
- 15 – Mohlokemedi wa mantla o ne a le siyo
- 99 – Lebaka le leng, hhalosa

Haeba ke lebaka le leng, hhalosa [30]: _____

2. Ke mang ya neng a arabela dipotsa?

- 11 – Monki karolo boithutong
- 12 – Mme ya mo twetseng
- 13 – Ntate ya mo twetseng
- 14 – Nkgono
- 15 – Ntate Moholo
- 16 – Mme ya mo hodisitseng
- 17 – Ntate ya mo hodisitseng
- 18 – Mme ka baka la lenyalo ho ntate
- 19 – Ntate ka baka la lenyalo ho mme
- 99 – E mong, hhalosa

Haeba ke e mong, hhalosa [30]: _____

3. Ke mang ya ikarabellang bakeng sa ho aba meriana?

- 11 – Ke mohlokemedi wa mantla a le mong ya ikarabellang
- 12 – Ke monki karolo wa boithuto a le mong ya ikarabellang
- 13 – Ke monki karolo wa boithuto le mohlokemedi wa mantla ka kopanelo
- 14 – Monki karolo le ba bang ba itseng
- 99 – Emong, hhalosa

Haeba ke e mong, hhalosa [30]: _____

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 2 of 6**DITAELO TSA HO TLATSA MORALO WA MERIANA (MEDICATION TABLE)**

- **Kolomo ya A-D:** Pele ho ketelo ya boithuto, mooki wa boithuto o lokela ho tlatsa tlahisolededing dikolomong tsena tseo ho tsona tlahisolededing ya ho tswela pele ka meriana e bokellwang jwaloka ha e hhalositswe moralong wa boithuto.
- **Kolomo ya A:** Ngola lebitso la moriana
(Haeba le tsejwa kapa, haeba e le boithuto boo monki karolo boithutong le ya fanang ka meriana sa bo tsebeng, ngola jwaloka ha ho tshwailwe bottolong).
- **Kolomo ya B:** Ngola khout ya sethethefatsi se ngotsweng kolomong ya A e nang le ditlhaku tse robedi. Sheba sehlomathiso sa 3 (appendix 3) kapa ka ho sebedisa porokgoramo ya Drug Code Lookup Program ho leqephe la internet ho DM C (www.fstrf.org).
- **Kolomo ya C:** Ngola mmala, mofuta wa sethethefatsi (pilisi e bolou, mokedikedi o metsi jwalojwalo), mme o ele hloko dileibole dife kapa dife tse ikgethang ho hhalosa dithethefatsi
- **Kolomo ya D:** Ngola palo ya **ditekanyo** (doses) tse lebeletsweng dihoreng tse ding le tse ding tse 24. Hona ho hhalosa dinako tse behilweng (schedule) (mohlala: Ha 3 ka letsatsi; Ha 4 ka letsatsi) e seng palo ya dipilisi. Dikateng tsa dinako tse behilweng di ke ke tsa qohollwa (mohlala TID le q8 ka hora, bobedi di tla rekotwa e le ha 3 ka letsatsi)
- **Kolomo ya E-I:** Tlahisolededing ena e tla fumanwa ho monki karolo wa boithuto kapa mohlokomedi wa mantla dipuisanong tse tla latela. Sheba "Scripts for Pediatric International Adherence Questionnaire" bakeng sa ho ho tlatsa moralo wa meriana.

Tokomane ena e hoketswe ho Forms Instruction section ya CRF Notebook.

4. LENANE LA MORALO WA MERIANA: **Se ke wa tlanya kolomo ya C**¹ Khout ya boitsebiso

1 – Ho ithaopa ntle le tshusumetso

² Ditekanyetsotse sa kang tsa nowa

Kenya “1” haeba monki karolo wa boithuto a se na bonnete ba hore ho na le tekanyo eo a sa kang a e nwa.

2 – Ho ithaopa ka tshusumetso

Kenya “0” haeba ho se tekanyo e mo fotseng.

3 – Amohela ha o hopotswa

4 – Ha a amohele

Phethilwe pele ho ketelo				Phethilwe nakong ya dipuisano				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Le/Mabitso a sethethefatsi [30]:	Khout ya sethethefatsi [8]:	Mmala, Mofuta le Leibole ya sethethefatsi	Palo e lebeletsweng ya ditekanyo	Khout ya boitsebiso ¹	Palo e tlalehilweng ya ditekanyo	Ditekanyo tse sa nowang ²		
						Maobane	Matsatsi a 2 a fetileng	Matsatsi a 3 a fetileng
a. _____	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. _____	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. _____	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. _____	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. _____	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Ke neneng ha wena / lesea la hao / ngwana wa hao o fosa tekanyo ya e nngwe ya meriana ena?

Ha eba ha ho eso etsahale, eya ho potso ya 6.

Haeba ke ha ‘2’, ‘3’, ‘4’ kapa ‘5’, eya ho potso question 7.

- 1 – Ha ho eso etsahale
- 2 – Bekeng tse 2 tse fetileng
- 3 – Kgweding e fetileng
- 4 – Nakong e ka fetang kgwedi
- 5 – Ha ke hopole

6. Na ho na le mathata kapa maemo a o sitisang hore o nwese lesea la hao/ngwana wa hao tekanyo e nngwe le e nngwe ya moriana tsatsi le leng le leng?

(1 – E, 2 – The)

Haeba Tjhe, EMISA.

Haeba E, eya ho potso 7.

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 3 of 6**DITAELO TSA HO TLATSA MORALO (TABLE) O IKGETHANG:**

- Kenya khoutu ya sethethefatsi sa moriana ka mong oo monki karolo a o amohelang sebakeng se behetsweng hoo hodimo kolomong e nngwe le e nngwe.

Mathata ho nehelaneng / ho nweng meriana***Balla monki karolo wa boithuto kapa mohlokomedu wa mantlha serapana se latelang:-***

"Batho ba bangata nako e nyane le e kgolo ba ba le bothata ka meriana ena. Re lakatsa ho utlwisia haholwanyane dintho tse etsang hore ho nehelana ka meriana ho be thata malapeng. Ana ke a mang a mabaka ao ba bang ba supang a etsang hore ho be thata ho nwa {nehelane} ka meriana yohle"

Bontsha mme o balle monki karolo wa boithuto le mohlokomedu wa mantlha lenane la mabaka. Kamora hore lenane le balwe, botsa potso e latelang bakeng sa moriana ka mong.

"Na e nngwe ya tse latelang e kile ya ba le the mathata ho nehelaneng / ho nweng _____? (lebitso la moriana kapa – kamoo o sebetsang ka teng)

Haeba ke "E", Kenya khoutu e supang makgetlo bakeng sa lebaka ka leng.

Haeba ke "Tjhe" fetela sethethefatsing se latelang.

Ho Kenya dintlha, sebedisa konopo ya tab kamora ho kenya ntla ya ho qetela leqepheng.

Dikhoutu tse supang makgetlo

Sebedisa dikhoutu tsena ho supa makgetlo ao lebaka le lenaneng le thatafatsang ho nowa ha meriana [nehelana]

- 0 – Ha ho so etsahale
- 1 – (1-2) makgetlo ka kgwedi
- 2 – (1-2) makgetlo ka beke
- 3 – (≥ 3) makgetlo ka beke

Kenya khoutu ya sethethefatsi le lebitso: (Sheba leqephene qetellong bakeng sa dikhoutu tsa dithethefatsi) [8]: _____

Khoutu ya sethethefatsi**Khoutu ya sethethefatsi [8]:****Khoutu ya sethethefatsi [8]:****Khoutu ya sethethefatsi [8]:****Khoutu ya sethethefatsi [8]:**

SEKE WA TLANYA	Sethethefatsi #1 Lebitso [30]:				
	_____	_____	_____	_____	_____

7. Mathata a bonahetseng (1-E, 2-Tjhe)

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a. Ke ile ka fellwa ke moriana; ha ke a ka tla nka moriana.....

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

b. Moriana o latsweha hampe

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

c. Ke lebetse

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

d. Ke ne ke tshwenywa ke ditlamorao tse mpe

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

e. Ho bile le diphetoho diketsahalong tsa letsatsi le letsatsi

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

f. Ke maphatephathe ka lesea /ngwana

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 4 of 6**Dikhoutu tse supang makgetlo**

Sebedisa dikhoutu tsena ho supa makgetlo ao lebaka le lenaneng le thatafatsang ho nowa [nehelana]

0 – Ha ho so etsahale

1 – (1-2) makgetlo ka kgwedi

2 – (1-2) makgetlo ka beke

3 – (≥ 3) makgetlo ka beke

Kenya khoutu ya sethethefatsi le lebitso: (Sheba leqephe qetellong bakeng sa dikhoutu tsa dithethefatsi) **Khoutu ya sethethefatsi** [8]: _____

Khoutu ya sethethefatsi[8]: _____

Khoutu ya sethethefatsi[8]: _____

Khoutu ya sethethefatsi[8]: _____

Khoutu ya sethethefatsi[8]: _____

SEKE WA TLANYA	Sethethefatsi #1 Lebitso[30]:	Sethethefatsi #1 Lebitso[30]:	Sethethefatsi #1 Lebitso[30]:	Sethethefatsi #1 Lebitso [30]:	Sethethefatsi #1 Lebitso [30]:
	_____	_____	_____	_____	_____

- g. Lesea la ka / ngwana wa ka o hanne ho nwa moriana kapa o ne a o tshwela.....
- h. Ho na le batho ba bangata ba hlokomelang lesea / ngwana mme nna ha ke be le yena ka nako e lokelang.....
- i. Ke ne ke sa rate ha ba bang ba ka mpona ha ke fana ka moriana
- j. Lesea la ka / ngwana waka one a kula
- k. Ke ne ke sa nahane hore lesea la ka / ngwana wa ka o sa ntse a e hloka
- l. Lelapa le itse e mong o ba boleletse hore ba se nehelane / new moriana.....
- m. Ke ne ke kula
- n. Ke ile ka nahana hore moriana o ka nna wa ba kotsi ho lesea la. ka/ngwana wa ka.....
- o. Lesea / ngwana o ne a sa dule lapeng moo moriana o bolokilweng teng
- p. Ke ne ke hatelehile.....

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 5 of 6**Dikhoutu tse supang makgetlo**

Sebedisa dikhoutu tsena ho supa makgetlo ao lebaka le lenaneng le thatafatsang ho nowa [nehelana]

- 0 – Ha ho so etsahale
- 1 – (1-2) makgetlo ka kgwedi
- 2 – (1-2) makgetlo ka beke
- 3 – (≥ 3) makgetlo ka beke

Kenya khoutu ya sethethefatsi le lebitso: (Sheba leqephe qetellong bakeng sa dikhoutu tsa dithethefatsi)

Khoutu ya sethethefatsi [8]: _____

SEKE WA TLANYA	<i>Sethethefatsi #1 Lebitso</i> [30]: _____				
-----------------------	---	---	---	---	---

q. Lesea la ka / ngwana wa ka o ne a se a phetse hantle.....

r. Ho ne ho se ho ena le meriana e mengata haholo e lokelwang ho fanwa

s. Ke ne ke le hole le hae.....

t. Ke ne ke le maphathephathe le dintho tse ding

[30]: _____

Naha: Kenya 'SA' lebokeseng la naha bakeng sa Afrika Borwa.
Kenya 'T' lebokeseng la naha bakeng sa Thailand.

Puo: Kenya 'E' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka Senyesemane.
Kenya 'A' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka Seburu.
Kenya 'X' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka Sexhosa.
Kenya 'Z' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka Sezulu.
Kenya 'S' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka Sesotho.
Kenya 'T' haeba maqephe a ile a ballwa monki karolo wa boithuto ka SeThai.

Naha:

_____	_____
-------	-------

Puo:

_____	_____
-------	-------

Letsatsi leo Foromo e tlantsweng ka lona (SE KE WA TLANYA): _____ / _____ / _____

PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE**Behaviour/Identification**

NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP

Page 6 of 6**DITSHUPO TSA DIKHOUTU TSA DITHETHEFATSİ***Dikhoutu tsa dithethefatsi le mabitso a dithethefatsi tse sebediswang hangata**Sheba sehlomathiso 3 kapa porogramo e batlisang khoutu ya dithethefatsi ho DMC web site (<http://www.fstrf.org>) bakeng sa dithethefatsi tse sa hlahelleng lenaneng lena.*

Dithethefatsi tse Iwantshang HIV			
08180407	Abacavir/ABC/Ziagen/1592U89	08180043	Indinavir/IDV/Crixivan
08180025	Alovudine/CL-184824	10920013	Interleukin-2/IL-2
08181205	Amprenavir/APV/Agenerase/141W94/VX-479	08180026	Lamivudine/3TC/Epivir
08181214	Atazanavir/ATV/BMS-232632	08181218	Lexiva/Fosamprenavir/GW433908
08180018	Ateviridine mesylate U-87201E	08181208	Lopinavir/Ritonavir (LPV/RTV)/Kaletra/ABT-378/r
08180006	Azidouridine/AzdU/azido-2', 3'-dideoxyuridine		
08180021	AZT/ZDV/Zidovudine/Retrovir	08180048	Loviride/Lotrene
08180032	CD4/RST4	08181204	Nelfinavir/NFV/Viracept
08180412	Combivir (3TC/ZDV)	08180013	Nevirapine/NVP/Viramune
08180024	d4T/Stavudine/Zerit	08181203	Ritonavir/RTV/Norvir
08180052	d4T XR/Zerit XR	08181209	Saquinavir soft gel/FTV/Fortovase
08180414	DAPD/Amdoxovir/trimeric	08180030	Saquinavir (HGC)/SQV/Invirase/R031-8959
08180020	ddC/Zalcitabine/HIVID	08188804	T-20/pentafuside/Enfuvirtide/ENF
08180007	ddl/Didanosine/Videx	08182002	TDF/Tenofovir/Tenofovir disoproxil fumarate/Viread
08180031	DLV/delavirdine mesylate/Rescriptor	08180418	Trixivir (3TC/ABC/ZDV)
08180804	Efavirenz/EFV/Sustiva/DMP266/Stocrin	99999998	Blinded Study Drug
08180411	Fluorouridine/935U83	99999999	Drug Code Pending
08180415	FTC/Emtriva/emtricitabine		